

**“BOBAR OSIGURANJE” A.D.
BIJEIINA**



**KORIGOVANE NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
30.06.2015. GODINE**

Bijeljina, avgust 2015.godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Društvo za osiguranje posluje pod nazivom «Bobar osiguranje», p.o. sa sedištem u Bijeljini, ulica Filipa Višnjića broj 211.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo AD «Bobar osiguranje».

Upis osnivanja Deoničkog društva za osiguranje i reosiguranje «Bobar» sa p.o. iz Bijeljine ul. Filipa Višnjića bb u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini je izvršen 29.06.1993 godine, Rešenjem br Fi-1094/93.

Osnivači Društva: Bobar Gavriilo i MP «Autosemberija» iz Bijeljine.

Sudskim rešenjem FI- 638/97 od 06.11.1997 godine vrši se promena naziva firme u «Bobar» DOO-Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje sa p.o. Bijeljina, Filipa Višnjića br 211. Tom prilikom se vrši i promena osnivača. Briše se «Autosemberija» d.o.o. kao osnivač društva, a upisuje se «Kompanija Bobar» d.o.o. Bijeljina, Filipa Višnjića br.211.

Upis promene naziva ovog deoničarskog društva za osiguranje i reosiguranje i njegove transformacije u akcionarsko društvo za osiguranje i reosiguranje «Bobar osiguranje», u cilju usklađivanja sa Zakonom, izvršen je 10.04.2000 godine, Rešenjem br Fi- 94/2000, kojom prilikom je izvršeno i povećanje osnovnog kapitala društva i povećanja osnivačkih uloga osnivača, zaključno po godišnjem obračunu za 1999 godinu.

U toku 2001 godine društvo je izvršilo promenu delatnosti i saglasno tome promenu u nazivu Društva.Odlukom osnivača broj 8055/B o promeni naziva firme u Akcionarsko društvo za osiguranje «Bobar osiguranje» sa p.o. Odlukom broj 8053/B izvršeno je brisanje dela delatnosti (osiguranje života i ostale usluge reklame i propagande).

Sve ove promene su registrovane u sudskom registru po Rešenju broj Fi- 915/01 reg. uložak 1-1515. Odlukom Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje «Bobar osiguranje» izvršeno je povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2001 godine, što je upisano u sudski registar Osnovnog suda u Bijeljini, po Rešenju br. Fi-575/2002 od 09.07.2002 godine.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.04.2007. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-06-000 868, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem rezervi sigurnosti u osnovni kapital u iznosu od 5.940.000 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 13.370.000 KM.

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.07.2008. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-08-000 445, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2007 godine u osnovni kapital u iznosu od 1.549.300 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 14.919.300 KM.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj : 059-0-Reg-12-000775 od 02.11.2012. godine izvršen je upis smanjenja osnovnog kapitala Društva tako da osnovni kapital Društva iznosi 13.361.200,00 KM, na osnovu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj : 01-UP-031-2168/12 od 24.09.2012. godine. Centralni regostar hartija od vrijednosti donio je Rješenje o smanjenju broja hartija od vrijednosti broj: 03-696/12 od 15.10.2012. godine . Smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 1.558.100,00 KM izvršeno je na bazi Odluke Skupštine

akcionara broj: 8986/B od 23.08.2012. godine radi pokrića preostalog nepokrivenog gubitka u iznosu od 1.558.079,03 KM i formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 20,97 KM.

Skupština akcionara, na sjednici održanoj 12.05.2015. godine donijela je Odluku o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2014. godine broj 3610-B/15-10 u iznosu od 12.190.563,00 KM na sledeći način:

- Iznos gubitka u iznosu od 239.142,00 na teret zakonskih rezervi,
- Iznos gubitka u iznosu od 493,00 KM na teret neraspoređene dobiti i
- Iznos gubitka u iznosu od 11.950.928,00 KM na teret osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom, osnovni kapital Društva, u iznosu od 13.361.200,00 KM, smanjuje se tako što se **povlače i poništavaju akcije predhodnih emisija.**

Kapital se smanjuje za iznos od 12.079.200,00 KM i to:

- 1) 11.950.928,00 KM – za pokriće akumuliranog gubitka zaključno sa 31.12.2014. god. i
- 2) 128.272,00 KM – za izdvajanje u zakonske rezerve.

Nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi 1.282.000,00 KM, koji će sedmom (VII) emisijom po osnovu smanjenja kapitala biti podjeljen na 12.820 redovnih akcija, klase "A", nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj akciji.

«Bobar osiguranje» je uskladilo svoje poslovanje, donošenjem svih propisanih opštih akata poslovne politike, na osnovu odredbi Zakona o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05), kao i obezbeđenjem akcionarskog kapitala koji je propisan u članu 49 ustog Zakona, kao i druge propisane uslove, što je utvrdila Agencija za osiguranje Republike Srpske Rješenjem broj 05-115-4/07 od 12.12.2007 godine.

Matični broj društva je: 1778935

JIB društva je: 4400423690006

IB društva je :40423690006

Po Rešenju Osnovnog suda u Bijeljini broj Fi 915/01 društvo je registrovano za sledeće vrste osiguranja:

66030 – Ostala osiguranja

67200 – Pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-Reg-11-000 537 od 01.11.2011. godine izvršeno je organizovanje i usklađivanje opštih akata Društva, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS, br. 127/08) i usklađivanje djelatnosti Društva, shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registraciji poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl. gl. RS, br. 71/10) i Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. gl. RS, br. 119/10).

U registar su upisane sledeće djelatnosti Društva:

65.12 – Ostala osiguranja,

66.21 – Procjena rizika i štete,

66.22 – Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju,

66.29 – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Bobar osiguranje a.d. Bijeljina obavlja djelatnost preko poslovnih jedinica/ filijala koje nemaju status pravnih lica. Društvo je organizovano u osam filijala i to : filijala Bijeljina, filijala Brčko, filijala Prijedor, filijala Banja Luka, filijala Doboj, filijala Zvornik, filijala Pale, filijala Trebinje i filijala Sarajevo.

U posmatranom periodu Direktor Društva bio je Janjičić Veroljub do februara 2015 a od 02.02.2015 godine funkciju Vd direktora Društva vršila je Stoja Ristić, upisana u sudski registar br. 059-0-Reg-15-000 092.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1.Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Društva su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Na osnovu odredbi Zakona o računovodstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, broj 67/05) sva pravna lica sa sjedištem u Republici srpskoj su obavezna da u potpunosti primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde(MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodne standarde revizije (MSR), Kodseks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objkašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrascfinansijskih izvještaja za društva za osiguranje (“Službeni glasnik RS”, broj 97/09), i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za društva za osiguranje (“Službeni glasnik RS”, broj 90/09).

Finansijski izvještaji su sastavljeni po osnovu načela stalnosti poslovanja, što predpostavlja da postojeće stanje privrede Republike Srpske i buduće mjere ekonomske politike neće negativno uticati na finansijsko stanje i poslovne rezultate Društva u značajnoj mjeri.

Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

2.2. Usporedni podaci

Usporedni finansijski izvještaji Društva obuhvataju bilans stanja na dan 31.12.2014. godine, odnosno bilans uspjeha i bilans tokova gotovine za period 01.01.-30.06.2014. godine.

2.3. Korištenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihod od premije ostalih osiguranja

Prihod od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se izračunava da bi se obezbjedilo da bi se obuhvatili dijelovi fakturiranih premija koje se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija obračunava se metodom "pro rata temporis" na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja.

3.2. Prihod po osnovu kamata

Prihod po osnovu kamata odnose se na obračunate kamate na date kredite i na sredstva deponovana u banci za pokriće 50% garantnog fonda i tehničkih rezervi.

3.3. Rezervisanje sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Rezervisane štete predstavljaju ukupan iznos obaveze koje su, prema razboritoj procjeni napravljenoj na osnovu objektivnih faktora, potrebno da se izvrši plaćanje šteta ostvarenih na dan bilansiranja.

Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrše se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija utvrđuje na osnovu prosječno likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

Rezervisanja za indirektno troškove obrade šteta iznosi 0.5% od zbira rezervi za prijavljene štete i rezerve za nastale neprijavljene štete .

3.4. Rezervisanja za nastale neprijavljene štete

Rezervisanje sredstava za nastale a neprijavljene štete radi se primjenom metode triangulacije razvoja šteta, tj. Chain Ladder metodom. Ova metoda se koristi za obračun rezervacije sredstava za nastale neprijavljene štete na kraju poslovne godine, dok na kraju obračunskog perioda kraćeg od godinu dana ovaj iznos ne može biti manji od iznosa rezervi za nastale neprijavljene štete koji je utvrđen na kraju prethodne godine.

3.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.6. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan bilansiranja.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovne transakcije u stranoj valuti i prilikom preračunavanja pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Pod nekretninama, postrojenjima i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećanoj za sve troškove nastale po osnovu dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Dobitak koji nastane prilikom rashodovanja i prodaje osnovnog sredstva iskazuje se neposredno kao vanredni prihod u okviru ostalih prihoda. Gubitak nastao prilikom rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava iskazuje se neposredno kao vanredni rashod u okviru ostalih rashoda.

3.8. Amortizacija

Amortizacija osnovnih sredstava obračunava se po stopama, koje su određene tako da se 100 podijeli sa brojem godina korisnog vijeka trajanja sredstva. Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna vrijednost na početku godine kao i na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava stavljenih u upotrebu u toku godine. Osnovna sredstva se amortizuju u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog korisnog vijeka trajanja.

Jednom otpisana osnovna sredstva ne mogu se ponovo otpisivati.

Procjenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primjenjene stope za izvještajni period su sledeće:

<i>Glavne grupe osnovnih sredstav</i>	<i>Korisni vijek (godina)</i>	<i>Stopa (%)</i>
Građevinski objekti	25-77	1.30%-4.00%
Kancelarijski namještaj	8-10	10.00%-12.50%
Automobili	6	15.50%
Kompjuteri i kompjuterska oprema	4	25.00%
Ostala oprema	6	16.60%

3.9. Investicione nekretnine

Nekretnine (zemljište i/ili građevinski objekti) koji se ne koriste za potrebe redovnog poslovanja i obavljanje djelatnosti, već se drže radi ostvarivanja prihoda od izdavanja ili radi uvećanja vrijednosti nekretnina, klasifikuju se kao investicione nekretnine, u skladu sa MRS 40-Investicione nekretnine.

Investicione nekretnine početno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja se satoji od nabavne cijene uvećane za sve zavisne troškove nabavke, a umanjene za bilo kakve trgovinske popuste i rabate.

Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine se vrednuju po metodi fer vrijednosti i ne podliježu obavezi obračunavanja amortizacije, kao ni utvrđivanja eventualnog obezvrjeđenja.

Fer vrijednost investicionih nekretnina je njihova tržišna vrijednost koja se utvrđuje putem procjene kvalifikovanih procijenitelja, na osnovu cijena sa aktivnog tržišta.

Dobici ili gubici nastali zbog promjene fer vrijednosti investicionih nekretnina priznaju se kao prihod, odnosno rashod perioda u kojem su nastali.

Naknadni troškovi vezani sa investicionim nekretninama, računovodstveno se obuhvataju na način utvrđen za nekretnine, postrojenja i opremu.

3.10. Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju prvobitno se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, a na dan bilansa stanja po tržišnoj vrijednosti. Promjena tržišne vrijednosti ovih hartija od vrijednosti su priznaju direktno u kapital kroz bilans stanja u korist nerealizovanog dobitaka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju odnosno na teret nerealizovanog gubitka po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju .

3.11. Obezvrjeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednost osnovnih sredstava prikazanih u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indicija da za neko osnovno sredstvo postoji obezvrjeđenje , nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrjeđenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do iznosa nadoknadive vrijednosti.

Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrjeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstva prikazanog u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da u proteklim godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrjeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.12. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se iskazuju po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja.

3.13. Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premije i učešće u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojim se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Indirektan otpis potraživanja za premije vrši se na osnovu razvrstavanja potraživanja u sledeće kategorije:

Kategorija potraživanja	Starost potraživanja u danima	% otpisa
Prva kategorija	do 90	5,00
Druga kategorija	91-180	25,00
Treća kategorija	181-270	55,00
Četvrta kategorija	preko 270	100,00

3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni i na računima kod komercijalnih banaka.

3.15. Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se u visini od 1% iz bruto premije svih vrsta osiguranja izuzev obaveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila. Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom Društva.

3.16. Porezi i doprinosi

Porez na dobit

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS" broj 91/06), a koji se primjenjuje od 01. januara 2007. godine. Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koja predstavlja iznos dobiti prije oporezivanja korigovanu za usklađivanje prihoda i rashoda, a u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreskim propisima Republike Srpske ne predviđa se mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima, ali se omogućava da gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u ukviru rashoda poreza i doprinosa.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj 9/05 i 35/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem obračuna i plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji BiH, počev od 01.januara 2006. godine, čime je zamjenjen dotadašnji sistem oporezivanja porezom na promet proizvoda i usluga. Članom 25. navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

Društvo je od 01.06.2010. godine u sistemu PDV_a za dio prihoda koji je oporeziv porezom na dodatu vrijednost.

3.17. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima Republike Srpske, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenog iznosa u korist odgovarajućeg državnog fonda. Doprinosi se knjiže na teret rashoda u periodu na koji se odnose.

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom Društvo je obavezno da isplati otpremnine radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme , prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate radnika.

I. NAPOMENE UZ BILANS STANJA

1.1. Nematerijalna ulaganja

Promjene na ostalim nematerijalnim ulaganjima

	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrednost	
Stanje, 1. januara 2015. godine	1.713.702,00
Direktna povećanja u toku god.	
Prenos na invest. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 30. juni 2015. god	1.713.702,00
Ispravka vrednosti	
Stanje, 1. januara 2015. godine	1.601.548,00
Amortizacija	21.000,00
Prenos na investic. nekretnine	
Rashodovanje i prodaja	
Stanje, 30. juni 2015. god	1.622.548,00
Sadašnja vrijednost	
Stanje, 30. juni 2015. god	91.154,00
- 1. januara 2015. godine	112.154,00

Amortizacija je obračunata po proporcionalnoj metodi a stope amortizacije su od 10% do 20% zavisno od roka na koji je potpisan ugovor o pravu prisustva na tehničkom pregledu.

1.2. Nekretnine i oprema

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Investicije u toku	Invest. nekretnine	Ukupno
Nabavna vrednost						
Stanje, 1. januara 2015. godine	866.710,00	956.652,09	3.792.892,22	405.748,81	2.838.675,40	8.860.678,52
Direktna povećanja u toku god.			5.851,91			5.851,91
Prenos na nekretnine						
Procjena vrijednosti nekretnina						
Rashodovanje i prodaja		243.777,00	851.020,80		325.801,00	1.420.598,80
Stanje, 30. juni 2015. god	866.710,00	712.875,09	2.947.723,33	405.748,81	2.512.874,40	7.445.931,63
Ispravka vrednosti						
Stanje, 1. januara 2015. godine		18.903,10	2.926.608,77			2.945.511,87
Amortizacija		6.488,17	119.395,01			125.883,18
Prenos na nekretnine						
Procjena vrijednosti nekretnina			63.501,10			63.501,10
Rashodovanje i prodaja		1.320,45	795.978,63			797.299,08
Stanje, 30. juni 2015. god		24.070,82	2.313.526,25			2.337.597,07
Sadašnja vrijednost						
Stanje, 30. juni 2015. god	866.710,00	688.804,27	634.197,08	405.748,81	2.512.874,40	5.108.334,56
- 1. januara 2015. godine	866.710,00	937.748,99	866.283,45	405.748,81	2.838.675,40	5.915.166,65

1.3. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani	30.06.2015	31.12.2014
Dugoročni depoziti	4.510.211,00	6.500.000,00
Dugoročni plasmani povezanim pravnim licima	546.452,00	546.452,00
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	1.167.034,00	1.976.805,00
Dugoročni krediti u zemlji	654.043,00	654.043,00
Obveznice u domaćoj valuti	3.553.376,00	
Ostali dugoročni finansijski plasmani	565.970,00	554.990,00
Ispravka vrijednosti plasmana datih povezanim pravnim licima	(546.452,00)	(546.452,00)
Ispravka vrijednosti dugoročnih depozita	(4.000.000,00)	(4.000.000)
UKUPNO	6.450.634,00	5.685.838,00

Dugoročni depoziti

Dugoročni depoziti	30.06.2015	31.12.2014
Bobar banka ad Bijeljina		4.000.000,00
Pavlović International Bank a.d. Bijeljina		
Nova banka ad Banja Luka		
Bor banka Sarajevo		
Sberbank Banja Luka	500.000,00	2.500.000,00
Ispravka vrijednosti dugoročnih depozita		(4.000.000,00)
UKUPNO	500.000,00	2.500.000,00

Ostali dugoročni finansijski plasmani

Ostali dugoročni finansijski plasmani	30.06.2015	31.12.2014
Rezervni fond Biroa ZK Sarajevo	355.605,00	355.605,00
Fond za naknadu šteta Biroa ZK Sarajevo	210.365,00	199.385,00
UKUPNO	565.970,00	554.990,00

1.4.Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namjenjena prodaji

	30.06.2015	31.12.2014
Postrojenja i oprema namjenjena prodaji	42.624,28	42.624,28
Dati avansi	677.161,27	809.451,14
Ispravka vrijednosti datih avansa	(545.870,62)	(704.496,80)
	173.914,93	147.578,62

1.5.Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja, učšća u naknadi šteta i ostali kupci

Struktura potraživanja za premiju osiguranja

	30.06.2015	31.12.2014
Potraživanje za premiju obaveznog osiguranja	133.098,66	89.905,26
Potraživanje za premiju kolektivnog osiguranja	144.786,17	235.217,29
Potraživanje za premiju kolektivnog osiguranja- nedospjele rate	59.964,97	69.959,08
Potraživanje za premiju imovinskog osiguranja	928.386,07	904.702,23
Potraživanje za premiju imovinskog osiguranja nedospjele rate	469.383,10	664.362,44
Potraživanje za premiju PZO	7.994,88	12.612,71
Potraživanje za premiju PZO-nedospjele rate		3.677,88
Potraživanje za premiju kasko osiguranja	448.580,74	472.911,08
Potraživanje za premiju kasko osiguranja nedospjele rate	134.231,42	182.965,98
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	(1.565.534,23)	(1.547.892,39)
	760.891,78	1.088.421,56

Ispravka potraživanja izvršena je za dospjelu premiju osiguranja indirektnom metodom.

Potraživanja po osnovu učšća u naknadi šteta

	Stanje na dan	
	30.06.2015	31.12.2014
Potraživanja za učšće u naknadi šteta	113.499,00	0,00

Ostali kupci i ostala potraživanja

	30.06.2015	31.12.2014
Sumnjiva i sporna potraživanja	373.680,36	377.361,19
- Ispravka vrijednosti potraživanja za premiju	(373.680,36)	(377.361,19)
	0,00	0,00

1.6. Potraživanja iz specifičnih poslova

	30.06.2015	31.12.2014
Potraživanja po osnovu prava na regres	602.165,85	612.619,80
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	5.424.231,52	5.406.629,19
-Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja	(5.756.618,99)	(5.778.363,29)
	269.778,38	240.885,70

U iznosu ostalih potraživanja uključena su regresna potraživanja od povezanih lica nastala isplatom povjeriocu Bor banci dd Sarajevo po osnovu jemstva po dugoročnim kreditima (vidi napomenu 1.16) u iznosu od 4.643.867,92 KM. Na osnovu saglasnosti povjerioca Bor banke dd Sarajevo broj 1-116/15 od 13.01.2015. godine kao založnog povjerioca I reda dozvoljen je upis založnog prava nižeg reda na nekretninama koje služe za obezbjeđenje dugoročnih kredita, čime su potraživanja po osnovu regresnog potraživanja obezbjeđena.

1.7. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani	30.06.2015	31.12.2014
Kratkoročni krediti u zemlji		
Dio dugoročnih kredita koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	793.071,23	772.935,30
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	1.031,25	705,03
-Ispravka vrijednosti dugoročnih kredita koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	(546.882,14)	(571.532,91)
	247.220,34	202.107,42

1.8. Gotovinski ekvivalent i gotovina

Gotovinski ekvivalent i gotovina	30.06.2015	31.12.2014
Žiro račun	32.687,28	23.330,81
Devizni račun	30,46	162,76
Blagajna	565,07	220,90
Blokirana sredstva na žiro računu u Bobar banci	57.565,22	57.565,22
UKUPNO	90.848,03	81.279,69

1.9. Aktivna vremenska razgraničenja

	30.06.2015	31.12.2014
Razgraničeni troškovi plata preuzimača rizika	601.600,81	601.600,81
Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	200.287,90	362.067,52
Rezervisane štete koja pada na teret reosiguravača		
Razgraničeni troškovi provizija		
Uslužno obračunate štete	44.090,97	
Unaprijed plaćeni troškovi provizije	2.582,97	2.582,97
UKUPNO	848.562,65	966.251,30

1.10. Kapital

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini od 02.07.2008. godine, broj registarskog uložka registarskog suda: 1-1515, oznaka i broj upisnika suda: 080-Reg-08-000 445, izvršen je upis osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti iz 2007 godine u osnovni kapital u iznosu od 1.549.300 KM, tako da ukupni kapital, prema upisu u sudski registar iznosi 14.919.300 KM .

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini broj:080-0 Reg-09-000 084 od 07.11.2008 godine izvršen je upis usaglašavanja poslovanja i donošenje opštih akata Akcionarskog društva za osiguranje«Bobar osiguranje» p.o. Bijeljina u skladu sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje (Sl. Gl. RS br.17/05) shodno rješenju Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-115-4/07 od 12.12.2007. godine. Istim rješenjem je izvršen upis promjene podataka (denominacija akcije) Akcionarskog društva za osiguranje«Bobar osiguranje» p.o. Bijeljina, shodno rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj. 01-UP-031-5649/07 od 31.12.2007 godine.

Struktura vlasništva na dan 31.12.2014. godine

Akcionari	Broj akcija	U KM	Učešće u %
Bobar group doo Bijeljin	89090	8.909.000,00	66,678143
Raiffeisen bank dd Sarajevo- kastodi	30523	3.052.300,00	22,844505
Holding Drinatrans ad Zvornik	6300	630.000,00	4,715145
Nova banka ad Banja Luka - kastodi	5162	516.200,00	3,863425
Univerzal ad Bijeljina	2282	228.200,00	1,707930
Bobar Gavriilo Bijeljia	255	25.500,00	0,190851
Svega	133.612	13.361.200,00	100,000000

Struktura vlasništva na dan 30.06.2015. godine

Akcionari	Broj akcija	U KM	Učešće u %
Bobar group doo Bijeljina	89090	8.909.000,00	66,678143
Raiffeisen bank dd Sarajevo- kastodi	30358	3.035.800,00	22,721013
Holding Drinatrans ad Zvornik	6300	630.000,00	4,715145
Nova banka ad Banja Luka - kastodi	5162	516.200,00	3,863425
Univerzal ad Bijeljina	2282	228.200,00	1,707930
Bobar Gavriilo Bijeljina	255	25.500,00	0,190851
Balkan Investment o. fund Cam. Isl.	165	16.500,00	0,123492
Svega	133.612	13.361.200,00	100,000000

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 30.06.2015. godine iznosi 100,00 Konvertivilnih maraka.

1.11. Dugoročna rezervisanja

Rezervisanja za izravnjanje rizika formiraju se za sve vrste neživotnih osiguranja i predstavljaju dugoročno rezervisanje. Ove rezerve se ne formiraju za štete koje su nastale, već se njima nivelišu buduća odstupanja od prosječnog rezultata. Rezerve za izravnjanje rizika ne predstavljaju jasnu obavezu iz ugovora o osiguranju i nisu predviđene po MSFI-4.

Primjena MRS 19 vezana je za četiri kategorije primanja(kratkoročna primanja, primanja po prestanku zaposlenja, ostala dugoročna primanja i otpremnine).

U “Bobar osiguranju” a.d Bijeljina dugoročna primanja zaposlenih vezana su za otpremnine kada se radni odnos završi. Prema MRS 19 ove isplate ne terete troškove perioda u kome su izvršene isplate zaposlenim već je potrebno da se stečeno pravo na te isplate ukalkulišu tokom zaposlenja, tj. od datuma zaposlenja do datuma do kada se vrši isplata po osnovu stečenog prava.

	30.06.2015	31.12.2014
Rezervisanja za izravnjanje rizika		0,00
Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	42.056,16	42.056,16
UKUPNO	42.056,16	42.056,16

1.12. Kratkoročne obaveze

Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa

	Stanje na dan			
	30.06.2015		31.12.2014	
	Broj	Broj	Broj	Broj
Obaveze za kasko osiguranje	38	73.446,22	2	1.553,81
Obaveze za kolektivno osiguranje	79	30.272,20		
Obaveze za štete od odgovornosti za motorna vozila u zemlji	83	176.033,80	6	7.768,00
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila				
Obaveza po osnovu šteta ostalih imov. osig.	2	2.314,57		
Obaveze za štete od odgovornosti za motorna vozila u inostranstvu	10	31.447,46		
Obaveze za štete u inostranstvu obaveznih osiguranja			1	2.893,09
Obaveze za štete osiguranja od opšte građ. odgovornosti				
UKUPNO	212	313.514,25	9	12.214,90

Obaveze za premiju i specifičnih obaveze

	Stanje na dan	
	30.06.2015	31.12.2014
Biro zelene karte BiH	27.852,00	50.522,00
Dunav RE Beograd		8.067,26
Bosna RE Sarajevo	139.121,31	40.325,86
Croatia osiguranje ad Ljubuški	317,71	317,71
Biro zelene karte BiH – fond za naknadu šteta	5.490,00	1.687,60
Ukupno	172.781,02	100.920,43

Obaveze iz specifičnih odnosa tiču se obaveza proisteklih iz ugovora o reosiguranju zaključenih u 2014 i 2015. godini.

Društvo vrši reosiguranje po osnovu ostalih osiguranja da bi smanjilo finansijsku izloženost rizicima. Reosiguranje se vrši kod reosiguravajućih kuća Dunav RE Beograd i Bosna RE Sarajevo, a za reosiguranje po zelenoj karti reosiguranje vrši Biro zelene karte u BiH Sarajevo.

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

	Stanje na dan	
	30.06.2015	31.12.2014
Obaveze za neto zarade	254.168,59	181.349,63
Obaveze za porez na zarade	50.420,48	32.221,97
Obaveze za doprinose na zarade	283.210,51	215.854,96
Ukupno	587.799,58	429.426,56

Obaveze po osnovu zarada na dan 30.06.2015. godine odnose se na neizmirene obaveze za zarade za mjesec maj - juni 2015 godine, i pripadajuće poreze i doprinose na zarade.

Druge obaveze iz poslovanja

	Stanje na dan	
	30.06.2015	31.12.2014
Primljeni avansi	84.226,86	93.122,29
Provizije zastupnika	8.732,77	7.400,95
Naknade po ugovoru o djelu i povremene i privremene poslove	20.152,42	12.068,96
Dobavljači- povezana lica	31.079,66	18.834,55
Dobavljači	195.563,56	240.882,34
Ostale obaveze	214.535,86	172.907,28
Obaveze za doprinos garantnom fondu	19.701,25	16.785,42
Ukupno	573.992,38	562.001,79

Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze

	Stanje na dan	
	30.06.2015	31.12.2014
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	214.612,94	114.418,96
Obaveze za porez iz rezultata	33.975,90	0,00
Obaveze za dividendu	0,00	0,00
Ukupno	248.588,84	114.418,96

1.13. Prenosna premija

Struktura prenosne premije

Vrsta osiguranja	Premija zaključena u 2015	Prenosna premija na dan 30.06.2015
Osiguranja nezgode	208.785,11	191.142,35
Zdravstveno osiguranje	19.444,50	3.659,42
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila	284.810,45	334.547,26
Osiguranje vozila koje se kreću po šinama		
Osiguranje vazduhoplova		
Osiguranje plovila		3,90
Osiguranje robe u prevozu		54,25
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	88.069,38	153.134,96
Osiguranje ostalih šteta na imovini	49.833,10	322.323,78
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.026.981,77	4.431.120,14
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	225,00	187,69
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove		13,78
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	18.695,77	12.782,45
Osiguranje kredita		11.293,71
Osiguranje garancija		
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka		499,46
Osiguranje trokova pravne zaštite		
Osiguranje pomoći		
Ukupno neživotna osiguranja	4.696.845,08	5.460.763,15

Prenosna premija na dan 30.06.2015. godine obračunata je na zaključenu premiju u poslednjih dvanaest mjeseci od dana presjeka.

Vrsta osiguranja	Prenosna premija 30.06.2015	Prenosna premija 31.12.2014	Razlika
Osiguranja nezgode	191.142,35	327.220,71	-136.078,36
Zdravstveno osiguranje	3.659,42	11.721,29	-8.061,87
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila	334.547,26	534.497,59	-199.950,33
Osiguranje vazduhoplova, plovila	3,90	710,55	-706,65
Osiguranje robe u prevozu	54,25	108,79	-54,54
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	153.134,96	431.832,36	-278.697,40
Osiguranje ostalih šteta na imovini	322.323,78	447.274,87	-124.951,09
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.431.120,14	5.562.349,32	-1.131.229,18
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	187,69	37,36	150,33
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove	13,78	2.508,51	-2.494,73
Osiguranje od odgovornosti	12.782,45	12.605,78	176,67
Osiguranje kredita	11.293,71	15.747,15	-4.453,44
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka	499,46	1.471,52	-972,06
UKUPNO	5.460.763,15	7.348.085,80	-1.887.322,65

Za iznos od 1.887.322,65 KM umanjena je prenosna premija neživotnih osiguranja, i za taj iznos su uvećani prihodi od premije osiguranja.

Obračun prenosne premije izvršen je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim rezervama (Sl.gl. RS 116/06)-vremensko razgraničenje premije osiguranja (pro rata temporis)

Primjenom Pravilnika o tehničkim rezervama utvrđen je iznos u visini od 5.460.763,15 KM .

Prenosna premija predata u reosiguranje iznosi 200.287,90 KM a bruto prenosna premija u samoprizržaju iznosi 5.260.475,25 KM

1.14. Rezervisane štete neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja	Broj šteta	Nastale prijavljene štete bez rentnim šteta	Rentne štete	Nastale neprijavljene štete	Rezervisanje za indirektno troškove obrade šteta	Ukupno u KM
Osiguranje od autoodgovornosti	327	1.642.004,43	234.162,59	2.521.729,12	21.989,48	4.419.885,62
Kasko osiguranje	73	212.586,00		161.842,12	1.872,14	376.300,26
Djelimični kasko						
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	2	20.000,00		1.066.008,80	5.430,04	1.091.438,84
Osiguranje ostalih šteta na imovini	4	32.900,00			164,50	33.064,50
Putničko-zdravstveno osiguranje	13	3.420,00			17,10	3.437,10
Osiguranje nezgode	83	134.470,00		402.244,25	2.683,57	539.397,82
UKUPNO	502	2.045.380,43	234.162,59	4.151.824,29	32.156,84	6.463.524,14

Promjene na rezervama za štete neživotnih osiguranja

Stanje na dan 31.12.2014	7.080.057,31
Povećanje rezervisanja u toku godine	-
Smanjenje rezervisanja u toku godine	616.533,17
Stanje na dan 30.06.2015	6.463.524,14

1.15. Druga pasivna vremenska razgraničenja

Na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja Društva na dan bilansiranja iskazan je iznos od 334.256,25 KM od čega 290.165,28 KM predstavlja sredstva preventive formirana u toku 2015. godine i ranije, a iznos od 44.090,97 KM predstavlja obavezu za uslužno obračunate štete.

U skladu sa Pravilniko o raspoređivanju premije osiguranja obračunat je doprinos za preventivu u iznosu od 6.711,89 KM u 2015 godini.

1.16. Vanbilansna aktiva i pasiva

Vanbilansna aktiva i pasiva obuhvata potencijalna potraživanja, odnosno obaveze po osnovu datih jemstava povezanim pravnim licima. Ukupna vanbilansna aktiva, odnosno pasiva iznosi 5.739.521,08 KM i obuhvata sledeća data jemstva:

Red. br.	Povjerilac	Dužnik	Vrsta obezbeđenja	Osnov	Iznos garancije
1	Bor banka dd Sarajevo	Bobar autosemberija doo Bijeljina	10 bjanko mjenica i 10 bjanko naloga	Ugovor o dugoročnom kreditu br. PR-100100229 od 26.12.2013.g.	2.019.648,03 KM
2	Bor banka dd Sarajevo	Bobar group doo Bijeljina	10 bjanko mjenica i 10 bjanko naloga	Ugovor o dugoročnom kreditu br. PR-100100228 od 26.12.2013.g.	3.026.774,61 KM
3	Bobar banka ad Bijeljina	Ana Bobar	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu br.5256470005403030 od 28.07.2014.g.	46.859,62 KM
4	Hypo Alpe Adria banka ad Banja Luka	Bobar autosemberija doo Bijeljina	15 bjanko mjenica	Ugovor o dugoročnom kreditu br.8233-0-21582/08 od 07.02.2008.g.	595.354,59 KM (315.845,35 CHF)
5	Bobar banka ad Bijeljina	Zaposleni u Bobar osiguranje ad Bijeljina – za dozvoljena prekoračenja na tekućem računu	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu br. 1782/14 od 13.11.2014.g.	7.471,10 KM
6	Bobar banka ad Bijeljina	Gavrilo Bobar	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 14.08.2012.g.	22.991,17 KM
7	Bobar banka ad Bijeljina	Slavica Bobar	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 10.07.2012.g.	62,51 KM
8	Bobar banka ad Bijeljina	Darko Jeremić	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 09.11.2012.g.	6.196,00 KM
9	Bobar banka ad Bijeljina	Željko Vuković	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 30.08.2010.g.	4.721,05KM
10	Bobar banka ad Bijeljina	Vesna Vuković	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 30.08.2010.g.	4.721,15KM
11	Bobar banka ad Bijeljina	Vuk Kalezić	1 bjanko mjenica i 3 bjanko naloga	Ugovor o jemstvu od 08.09.2005.g.	4.721,25KM
				UKUPNO	5.739.521,08 KM

II. NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA

2.1. Poslovni prihodi

Društvo je iskazalo poslovne prihode u iznosu od 7.591.605,00 KM.
Struktura poslovnih prihoda je sledeća:

	2015	2014
2.1.1 Prihod od premije osiguranja	6.584.100,00	7.513.777,00
2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta	130.531,00	90.569,00
2.1.3. Prihod od ukidanja rezervisanja	616.533,00	23.336,00
2.1.4. Drugi poslovni prihodi	260.441,00	263.808,00
Ukupno	7.591.605,00	7.891.490,00

2.1.1. Prihod od premije osiguranja

Društvo je ostvarilo prihode od premije osiguranja u iznosu od 6.584.100,00 KM. Ostvarena je fakturisana premija za 2015. godinu u iznosu od 4.696.845,08 KM. Po izvršenom obračunu prenosnih premija za 2015 godinu po kome je izvršeno povećanje prihoda iz fakturisanе premije za razliku između visine prenijetih premija na početku perioda i visine prenosnih premija po obračunu 30.06.2015 godine, Društvo je utvrdilo visinu prihoda po osnovu premije osiguranja u iznosu od 6.584.100,00 KM.

Raspored Premije osiguranja izvršen je u skladu sa Odlukom o maksimalnim stopama režijskog dodatka za 2015 godinu.

Raspodjela premije osiguranja za 2015. godinu izvršena je na sledeći način:

	Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	Ostale vrste osiguranja	Ukupno
-Tehnička premija	2.818.887,24	428.710,51	3.247.597,75
-Preventiva	0,00	6.711,89	6.711,89
-Režijski dodatak	1.208.094,53	234.440,91	1.442.535,44
Ukupno	4.026.981,77	669.863,31	4.696.845,08

Fakturisana premija osiguranja ostvarena po vrstama osiguranja i u odnosu na 2014. godinu iskazana je kako slijedi:

Prihod od premije neživotnih osiguranja	2015	Učešće	2014	Učešće	Index
Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	4.026.981,77	85,74	5.664.563,01	69,05	71,09
Osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osim po šinama	284.810,45	6,06	652.960,73	7,95	43,62
Osiguranje od ostalih šteta na imovini	49.833,10	1,07	527.847,17	6,44	9,44
Osiguranje imovine od požara I prirodnih sila	88.069,38	1,87	772.837,48	9,43	11,39
Osiguranje nezgode	208.785,11	4,45	470.123,28	5,74	44,42
Zdravstveno osiguranje	19.444,50	0,41	72.417,74	0,88	26,85
Osiguranje od opšte građanske odgovornosti	18.695,77	0,40	34.606,64	0,43	54,02
Osiguranje od opšte odgovornosti za brodove			5.030,80	0,06	
Osiguranje od različitih finansijskih gubitaka					
Osiguranje plovila			1.425,00	0,01	
Osiguranje robe u prevozu			100,00	0,00	
Osiguranje kredita			1.100,00	0,01	
Osiguranje od građanske odgovornosti za vazduhoplove	225,00	0,00			
Ukupno	4.696.845,08	100,00	8.203.011,85	100,00	57,26

Društvo je u 2015. godini ostvarilo obuhvat osiguranja preko prodatih polisa osiguranja (zaključenih) po osiguranjima kako slijedi:

	2015	2014	Index
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	14.425	20.156	71,57
-Ostale vrste osiguranja	10.528	16.295	64,61
Ukupno	24.953	36.451	68,46

2.1.2. Prihod po osnovu učešća u naknadi šteta

U izvještajnom periodu Društvo je ostvarilo prihoda po osnovu učešća reosiguravača u štetama u iznosu od 130.531,00 KM.

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Dunav RE" Beograd i "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Dunavom RE" Beograd reosiguranje je ugovoreno po osnovu "ekscedenta". Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

Prihod po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesije u naknadi šteta neživotnih osiguranja	2015	2014
Učešće u naknadi šteta reosiguranja	113.499,00	88.817,36
Učešće u naknadi šteta po osnovu saosiguranja	17.031,60	1752,60
Ukupno	130.530,60	90.568,96

2.1.3. Drugi poslovni prihodi

Drugi poslovni prihodi iskazani su u iznosu od 260.440,79 KM, a struktura prihoda je sledeća:

Drugi poslovni prihodi	2015	2014
-Prihod od regresa	88.858,31	125.695,26
-Prihod od zakupa nekretnina	25.413,19	30.068,40
-Prihod od uslužne isplate, procjene šteta	21.998,21	13.886,61
-Prihod od otkupljenih šteta	2.527,22	10.430,61
-Prihod od zelene karte	30.899,96	47.387,45
-Ostali poslovni prihodi	90.743,90	36.340,27
Ukupno	260.440,79	263.808,60

2.2. Funkcionalni rashodi

Društvo je ostvarilo funkcionalne rashode u iznosu od 120.245,94 KM sledeće strukture:

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	2015	2014
Doprinos za preventivu	6.711,89	25.583,42
Vatrogasni doprinos	3.036,64	3.156,59
Doprinos zaštitnom fondu	110.497,41	102.103,06
Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnanje rizika		
Ukupno	120.245,94	130.843,07

Obračun doprinosa za preventivu u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka u iznosu od 1% od zaključene premije, osim premije osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.

Vatrogasni doprinos obračunat je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara u visini od 0,04% od poslovnih prihoda.

Na osnovu obračuna Zaštitnog fonda Republike Srpske, Zaštitnog fonda BiH i Biroa ZK BiH utvrđena je visina doprinosa zaštitnom fondu za pokriće izdataka za štete po osnovu nepoznatih i neosiguranih motornih vozila.

2.2.1. Naknade šteta

Društvo je evidentiralo naknade šteta u iznosu od 2.373.261,00 KM što je za 28,06 % manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Struktura naknade šteta je sledeća:

	2015	Učešće	2014	Učešće	Index
-Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila	1.669.207,00	70,33	1.730.323,37	52,46	96,47
-Ostale vrste osiguranja	707.054,00	29,67	1.568.412,81	47,54	45,08
Ukupno	2.373.261,00	100,00	3.298.736,18	100,00	71,94

Rezervisane štete na dan 30.06.2015. godine manje su za 616.533,17 KM u odnosu na rezerve za štete na dan 31.12.2014. godine (vidi napomenu 1.14). Za navedeni iznos uvećani su prihodi perioda (AOP 210).

2.2.2. Rashodi po osnovu premije reosiguranja

Društvo je iskazalo rashode po osnovu premije reosiguranja u iznosu od 487.446,57 KM za osigurane rizike iznad samoprizržaja.

Zaključena premija predata u reosiguranje u 2015 godini iznosi 250.943,45 KM .

Prenosna premija izračunata po metodi "pro rata temporis" iznosi 200.287,90 KM i za ovaj iznos su umanjeni troškovi premije reosiguranja. Rashode premije reosiguranja korigovani su za razliku između stanja prenosne premije koja pada na teret reosiguravača na dan 31.12.2014. godine i 30.06.2015. godine ($362.067,52 - 200.287,90 = 161.779,62$)

Društvo je zaključilo ugovore sa reosiguravačima "Dunav RE" Beograd i "Bosna RE" Sarajevo. Za zelene karte reosiguranje se vrši preko Biroa zelene karte BiH. Sa "Dunavom RE" Beograd reosiguranje je ugovoreno po osnovu "ekscedenta". Sa "Bosna RE" ugovoreno je reosiguranje po osnovu "ekscedenta", a ugovoreno je pokriće iz osnova viška šteta (domaća autoodgovornost).

Kretanje rashoda po osnovu premije reosiguranja je sledeća:

(u KM)

1.Fakturisani rashodi po osnovu premije reosiguranja u 2015. godini	325.666,95
2.Prenosna premija data u reosiguranje u 2014	362.067,52
3.Prenosna premija premije date u reosiguranje 2015	200.287,90
4. Rashod po osnovu premije reosiguranja (1+2-3)	487.446,57

2.3. Troškovi sprovođenja osiguranja

Društvo je knjigovodstveno iskazalo visinu troškova sprovođenja osiguranja u iznosu od 2.402.544,00 KM sledeće strukture:

	(u KM)		
	2015	2014	Indeks
Troškovi amortizacije	146.883,00	190.548,00	77,08
Troškovi materijala, goriva i energije	63.499,00	101.528,00	62,54
Troškovi provizija	25.158,00	40.805,00	61,65
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	363.342,00	664.398,00	54,69
Nematerijalni troškovi	366.997,00	260.660,00	140,79
Troškovi poreza i doprinosa	173.109,00	126.504,00	136,84
Troškovi bruto zarada	992.285,00	1.177.212,00	84,29
Ostali lični rashodi i naknade	271.271,00	341.554,00	79,42
Ukupno	2.402.544,00	2.903.209,00	82,75

Ostvareni režijski dodatak iz zaključene premije u 2015. godini iznosi 1.442.535,44 KM. Ostvareni odnos troškova sprovođenja osiguranja u visini režijskog dodatka je (2.402.544,00 / 1.442.535,44) 166,55 % tako da režijski dodatak ne pokriva troškove sprovođenja osiguranja.

Visina procenta ostvarenih troškova sprovođenja osiguranja prema ostvarenoj fakturisanjoj premiji iznosi (1.442.535,44 / 4.696.845,08) 30,71 %. Nedostajući iznos režijskog dodatka od 960.008,56 KM, pokriveno je iz drugih izvora kao što su: prihod od regresa, prihod od povrata poreskih i drugih dadžbina, prihod od uslužne procjene šteta, prihod od kamata i ostalih prihoda.

Troškovi provizija u 2015. godini iznose 25.158,36 KM.

Struktura promjena na rashodu provizija je sledeće:

	(u KM)
1.Provizija zastupnika- fizička lica	-
2.Provizija zastupnika- pravna lica	25.158,36
3.Ukupna provizija u 2015 (1+2)	25.158,36
4.Razgraničeni troškovi provizije u 2014. godini	52.686,61
5.Razgraničeni troškovi provizija u 2015. godini	52.686,61
6. Troškovi provizije	25.158,36

Ostvareni procenat učešća provizije u fakturisanjoj premiji je 0,54%. Učeće troškova provizija u režijskom dodatku iz raspodjele premije za 2015 iznosi 1,74% .

2.4. Finansijski prihodi

Finansijski prihodi iskazani su u iznosu od 91.245,00 KM a nastali su po osnovu obračuna kamata po ugovorima o kreditu/pozajmici i plasiranim sredstvima:

(u KM)

Finansijski prihodi	2015	2014
Prihod od kamata	91.244,00	466.304,00
Pozitivne kursne razlike	1,00	
Ukupno	91.245,00	466.304,00

2.5. Finansijski rashodi

Ostvarena visina finansijski rashoda od 3.994,00 KM je sledeće strukture:

(u KM)

Finansijski rashodi	2015	2014
-Rashodi kamata	3.994,00	738,00
-Negativne kursne razlike		126,00
Ukupno	3.994,00	864,00

2.6. Ostali prihodi

Ostvareni ostali prihodi u 2015. godini iznose 664.676,00 KM sa sledećom strukturom:

(u KM)

Ostali prihodi	2015	2014
Dobici od prodaje imovine	328.070,00	
Prihod od smanjenja obaveza		
Prihod od naplaćenih otpisnih (ispravljenih) potraživanja	330.126,00	114.215,00
Ostali prihodi	6.480,00	1.425,00
Ukupno	664.676,00	115.640,00

2.7. Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani su u iznosu od 1.719.244,00 KM a struktura je sledeća:

(u KM)

Ostali rashodi	2015	2014
Rashodi po osnovu otpisa (ispravke) potraživanja	90.269,65	199.681,12
Kazne, penali i naknade šteta		80.000,00
Rashodi povrata premije pro rata	88.468,62	169.829,40
Odobreni popusti osiguranicima		
Ostali rashodi	1.540.505,73	1.887.147,73
Ukupno	1.719.244,00	2.336.658,25

2.8.Ukupan neto rezultat u obračunskom periodu i ranije

U obračunskom periodu ostvarena je dobit u iznosu od 1.199.506,00 KM.

2.9.Zarada po akciji

Na dan 30.06.2015. godine "Bobar osiguranje" a.d Bijeljina je imalo ukupno emitovanih 133.612 akcija.

"Bobar osiguranje" a.d Bijeljina nije emitovalo konvertibilne obveznice, varante, opcije ili druge hartije od vrijednosti, koje bi vlasniku dale pravo konvertovanja u akcije, zbog čega je razrijeđena zarada po akciji jednaka osnovnoj zaradi po akciji.

	30.06.2015	31.12.2014
Prosječan broj akcija	133.612	133.612
Emisija akcija	-	-
Korigovani prosječan broj akcija	133.612	133.612
Neto dobit	1.199.506	-667.036
Osnovna zarada po akciji	9	5
Razrijeđena zarada po akciji	9	5

III. NAPOMENE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

3.1. Bilans tokovi gotovine

Bilans tokova gotovine pruža informacije o tome koliko je novca generisano, odnosno ostvareno iz redovnih poslovnih aktivnosti u toku godine i koliko upotrebljeno ili obezbjeđeno iz aktivnosti finansiranja ili investiranja. Ove informacije nam omogućavaju procjenu promjene neto imovine Društva, njegovu finansijsku strukturu (uključujući likvidnost i solventnost) kao i njegovu sposobnost da utiče na iznose i vremensko određenje tokova gotovine u cilju prilagođavanja promjenjivim okolnostima i prilivima.

	2015	2014
1. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	5.932.570	8.028.099
2. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	5.974.837	9.086.569
3. Neto priliv/odliv gotovine iz poslovne aktivnosti (2-1)	-42.267	-1.058.470
4. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3.245.271	6.359.972
5. Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	3.193.436	5.684.046
6. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja(4-5)	51.835	675.926
7. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
8. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		15.461
9. Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		-15.461
10. Svega priliv gotovine (1+4+7)	9.177.841	14.388.071
11. Svega odliv gotovine (2+5+8)	9.168.273	14.786.076
12. Neto priliv gotovine	9.568	
12. Neto odliv gotovine		398.005
13. Gotovina na početku perioda	81.280	2.076.592
14. Gotovina na kraju perioda	90.848	1.678.587

Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto odliv gotovine od 42.267,00 KM a iz poslova investiranja ostvaren je priliv od 51.835,00 KM. Ukupan odliv gotovine iznosi 9.168.273,00 KM tako da sa početnim stanjem gotovine od 81.280,00 KM, gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 90.848,00 KM.

IV. OSTALE NAPOMENE

4.1. Adekvatnost kapitala

(u KM)

	30.06.2015	31.12.2014
Osnovni kapital	13.361.200,00	13.361.200,00
Rezerve (zakonske i statutarne)	239.142,00	239.142,00
Neraspoređena dobit ranijih godina	493,00	493,00
Preneseni gubitak i gubitak tekuće godine	15.178.193,00	12.190.563,00
Otkupljene vlastite akcije		
Nematerijalna ulaganja	91.154,00	112.154,00
Garantni fond	-1.668.512,00	1.298.118,00
Učesnički udio		1.648.000,00
Nelikvidna sredstva	6.363.056,00	6.563.571,00
Kapital društva za osiguranje	-8.031.568,00	-6.913.453,00

4.2. Tehničke rezerve

Struktura tehničkih rezervi

	2015	2014
Prenosna premija	5.460.763,15	7.348.085,80
Rezervisane štete	6.463.524,14	7.080.057,31
Fond preventive	290.165,28	283.453,39
Rezerve za izravnjanje rizika		0,00
Ukupno	12.214.452,57	14.711.596,50

Tehničke rezerve na dan 30.06.2015. godine iznose 12.214.452,57 KM i manje su za 16,97 % od rezervi na dan 31.12.2014. godine.

Sredstva tehničkih rezervi društvo je uložilo u sledeće oblike imovine:

Red. broj	Vrsta ulaganja	Dozvoljeni %	Iznos KM	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske	Bez ograničenja	1.438.885,95	11,78
1	Akcije sa kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u BiH ili zemlji članici EU (isti emitent najviše 5%)	maks.30%od tehničkih rezervi		
2	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretnine (hipoteka)	do 20%, a po jednom korisniku 10 %	77.009,33	0,63
3	Nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo korištenja), Do 30% a u jednu nekretninu, odnosno više nekretnina koje su međusobno povezane tako da čine jednu cjelinu-najviše 15%	maks.30%	3.501.659,24	28,67
4	Ulaganje u oročene depozite do 50% , u jednu banku do 20%	maks.50%		

5	Sredstva na računima društva za osiguranje	do 10%	17.898,52	0,15
5	Bruto prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	До 5%	200.287,90	1,64
	УКУПНО		5.235.740,94	42,87

4.3. Devizni kurs

Zvanični kurs konvertibilne marke primjenjen za preračun pozicija bilansa stanja na dan 30.06.2015. godine za sledeće devize iznose:

1 EURO.....1,95583 KM,
1 CHF.....1,884956 KM.

4.4. Transakcije Društva sa akcionarima ili pravnim licima u kojima društvo ima vlasnički udio

4.4.1. Spisak povezanih lica

Redni broj	Naziv pravnog/fizičkog lica	Osnov povezanosti	% učešća u osnovnom kapitalu
	Akcionari Društva		
1.	„Bobar group“ doo Bijeljina	akcionar Društva	66,678143 % ili 89090 akcija
2.	Gavrilo Bobar Bijeljina	akcionar Društva	0,190851% ili 255 akcija
3.	„Bobar Autosemberija“ doo Bijeljina	akcionar Društva	26,70793 % ili 35685 akcija
4.	„Univerzal“ ad Bijeljina	akcionar Društva	1,707855 % ili 2282 akcija
5.	Holding „Drinatrans“ ad Zvornik	akcionar Društva	4,715145 % ili 6300 akcija
			-
	Učešće u kapitalu		
6.	„Progres“ ad Bijeljina	učesnički udio Društva	19,2965 % ili 1122188 akcija
7.	„Teslić prevoz“ ad Teslić	učesnički udio Društva	9,0589 % ili 112141 akcija
8.	„Autoprevoz“ ad Srbac	učesnički udio Društva	24,8577 % ili 145020 akcija
9.	„Bobar banka“ ad Bijeljina	učesnički udio Društva	5,7727 % ili 824 akcije
10.	„Bobar trans“ doo Derventa	učesnički udio Društva	84,5698% ili 78.505,32KM
	Upravni odbor		
11.	Darko Jeremić Zvornik	predsjednik UO Društva	
12.	Veroljub Janjičić – ostavka od 21.05.2015	član UO Društva	
13.	Ana Bobar Bijeljina	član UO Društva	
14.	Zlatan Lazarević	član UO Društva	
15.	Marjanko Divković Tuzla	član UO Društva	

	<i>Ključno rukovodeće osoblje</i>		
16.	Generalni direktor Društva		
17.	Rukovodilac Sektora za računovodstvo, finansije, plan i analizu		
18.	Rukovodilac Sektora za osiguranje od autoodgovornosti		
19.	Rukovodilac Sektora za osiguranje imovine i lica		
20.	Rukovodilac Sektora za AOP-IT		
21.	direktor Filijale Prijedor		
22.	direktor filijale Banja Luka		
23.	direktor Filijale Doboj		
Redni broj	Naziv pravnog/fizičkog lica	Osnov povezanosti	% učešća u osnovnom kapitalu
24.	direktor Filijale Brčko		
25.	direktor Filijale Zvornik		
26.	direktor Filijale Pale		
27.	direktor Filijale Trebinje		
28.	direktor Filijale Sarajevo		
	<i>Strana predstavlja entitet koji je kontrolisan</i>		
29.	Elvako a.d. Bijeljina	kontrolisan od strane akcionara Društva Bobar autosemberija doo Bijeljina	
30.	Bobar radio doo Bijeljina	kontrolisan od strane akcionara Društva Bobar group doo Bijeljina	

4.4.2 Transakcije sa povezanim licima

BILANS USPJEHA

Prihodi

Povezano lice	2015	2014
Univerzal a.d. Bijeljina	3.334,00	20.128,00
Bobar group doo Bijeljina	25,00	146.569,00
Progres a.d. Bijeljina	92,00	216,00
Gavrilo Bobar		20.936,00
Teslić prevoz a.d. Teslić	2.420,00	3.333,00
Bobar banka a.d. Bijeljina		559.001,00
Bobar autosemberija doo Bijeljina	6.017,00	59.789,00
Drinatrans a.d. Zvornik	46.896,	66.673,00
Elvako ad Bijeljina	5.340,00	9.861,00
Bobar radio doo Bijeljina	576,00	540,00
	64.700,00	887.046,00

Rashodi

Povezano lice	2015	2014
Univerzal a.d. Bijeljina	1.385,00	163.417,00
Bobar group doo Bijeljina		17.121,00
Progres a.d. Bijeljina		
Gavrilo Bobar		
Teslić prevoz a.d. Teslić	2.898,00	290,00
Bobar banka a.d. Bijeljina	14.985,00	138.783,00
Bobar autosemberija doo Bijeljina	12.245,00	251.095,00
Drinatrans a.d. Zvornik	29.497,00	67.306,00
Elvako ad Bijeljina		
Bobar radio doo Bijeljina	2.000,00	41.700,00
	63.010,00	679.712,00

Neto prihodi/rashodi	1.690,00	207.334,00
----------------------	-----------------	-------------------

BILANS STANJA

Bilans stanja - aktiva	2015	2014
Učešće u kapitalu	1.390.559,00	3.191.071,00
Bobar banka a.d. Bijeljina	-	1.648.000,00
Teslić prevoz a.d. Teslić	44.856,00	197.368,00
Progres a.d. Bijeljina	1.122.178,00	1.122.178,00
Autoprevoz a.d. Srbac	145.020,00	145.020,00
Bobar trans d.o.o Derventa	78.505,00	78.505,00
Dugoročni plasmani	4.546.451,00	4.546.451,00
Bobar banka ad Bijeljina	4.000.000,00	4.000.000,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	-
Gavrilo Bobar	537.119,00	537.119,00
Univerzal a.d. Bijeljina	9.332,00	9.332,00
Potraživanja po osnovu premije osiguranja	72.128,00	64.349,00
Drinatrans a.d. Zvornik	28.819,00	15.428,00
Teslić prevoz a.d. Teslić	6.628,00	15.587,00
Progres a.d. Bijeljina	7.450,00	7.358,00
Elvako a.d. Bijeljina	15.003,00	9.663,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	7.543,00	7.543,00
Univerzal a.d. Bijeljina	5.069,00	5.069,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	25,00	2.686,00
Bobar radio doo Bijeljina	1.110,00	534,00
Bobar banka ad Bijeljina	481,00	481,00
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	4.673.402	4.667.385,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	2.785.392,00	2.785.392,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	1.887.659,00	1.881.642,00
Bobar banka ad Bijeljina	351,00	351,00
Kratkoročni plasmani	175.849,00	172.515,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	-
Gavrilo Bobar	9.399,00	9.399,00
Univerzal a.d. Bijeljina	166.450,00	163.116,00
Ukupna aktiva	10.858.389,00	12.641.771,00

Bilans stanja - pasiva		2014
Obaveze prema dobavljačima	62.004,00	47.976,00
Bobar group d.o.o Bijeljina		
Drinatrans a.d. Zvornik	6.803,00	6.405,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	31.419,00	19.174,00
Univerzal a.d. Bijeljina	18.601,00	17.216,00
Teslić prevoz a.d. Teslić	5.037,00	5.037,00
Elvako a.d. Bijeljina	144,00	144,00
Bobar radio d.o.o Bijeljina		
Priljeni avansi	-	2.686,00
Bobar group d.o.o. Bijeljina	-	2.686,00
Drinatrans a.d. Zvornik		
Gavrilo Bobar		
Teslić prevoz a.d. Teslić		
Progres a.d. Bijeljina		
Elvako a.d. Bijeljina		
Bobar radio d.o.o Bijeljina		
Ostale obaveze	3.912,00	2.769,00
Bobar autosemberija d.o.o Bijeljina	219,00	219,00
Bobar radio d.o.o Bijeljina		
Drinatrans a.d. Zvornik	3.693,00	2.550,00
Ukupna pasiva	65.916,00	53.431,00
Neto aktiva	10.792.473,00	12.588.340,00

Naknade ključnom rukovodećem osoblju

	2015	2014
Troškovi bruto zarada i ostale naknade	173.313,24	244.122,75

4.5. Sudski sporovi

Društvo je tuženo po različitim osnovama nastanka šteta i to:

- osiguranje nezgode 21 tužbe na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 78.157,00KM,
- osiguranje od odgovornosti za motorna vozila 152 tužbi na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 2.189.010,13 KM,
- osiguranje vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila 5 tužbi na ukupan iznos tužbenog zahtjeva od 63.012,00 KM.

Društvo je tužilac ukupno 196 spora i to:

- po osnovu neplaćene premije 84 predmeta ukupne vrijednosti 443.221,17 KM,
- po osnovu regresa 106 predmeta ukupne vrijednosti 535.104,15 KM i
- po ostalim osnovama 6 predmeta ukupne vrijednosti 278.730,53 KM.

U jednom predmetu (Bobar banka u likvidaciji), potraživanje priznato u likvidacionom postupku ukupne vrijednosti 4.085.847,00 KM.

4.6. Ostale napomene (korekcija početnog stanja)

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara o usvajanju Izvještaja o reviziji Finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu broj 3610-B/15-4 od 12.05.2015 godine, Izvještaja eksternog revizora i Pisma Upravi Društvu izvršena je korekcija finansijskih izvještaja za 2014. godinu.

Efekat naloženih korekcija iskazan je u sledećoj tabeli:

	Duguje	Potražuje
04000 – Odložena poreska sredstva		1.339.630,16
35000- Gubitak ranijih godina	1.339.630,16	
35000- Gubitak ranijih godina	12.190.562,68	
35100- Gubitak tekuće godine		12.190.562,68
33300- Ner. gubici po osnovu hov raspol. za prodaju		1.648.000,00
35000- Gubitak ranijih godina	1.648.000,00	

U nastavku dajemo korigovani bilans uspeha i bilans stanja za 2014. godinu:

KORIGOVANI BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2014. godine

Iznos u konvertibilnima markama

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI				
	(202+208+209+210+211+212)	201	16.117.118		16.117.118
60	1. Prihod od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0		0
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203			
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204			
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205			
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206			
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207			
610 do 619	2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	208	15.316.654		15.316.654
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209	121.396		121.396
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210			0
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211			0
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	679.068		679.068
	II POSLOVNI RASHODI (214+233)	213	14.316.398		14.316.398
	1. Funkcionalni rashodi (215+223+229)	214	8.549.246		8.549.246
50	1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 222)	215	255.029		255.029
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216			0
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217			0
502	v) Doprinos za preventivu	218	42.328		42.328
503	g) Vatrogasni doprinos	219	6.127		6.127
504	d) Doprinos Zaštitnom fondu	220	206.574		206.574
505	đ) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnaje rizika	221			
506	e) Ostali rashodi za za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	222			

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
51	1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (224 do 228)	223	0		0
510, 513	a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih osiguranja	224			
511	b) Naknade šteta i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	225			
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	226			
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, ujele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	227			
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	228			
52	1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (230 do 232)	229	8.294.217		8.294.217
520,521, 522, 524	a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	230	6.464.818		6.464.818
523,525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	231	455.303		455.303
526, 527, 529	v) Rezervisanja za štete i udjele u štetama po osnovu neživotnih osiguranja	232	1.374.096		1.374.096
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (234+237+243)	233	5.767.152		5.767.152
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (235+236)	234	356.936		356.936
530	a) Troškovi amortizacije	235	345.437		345.437
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	236	11.499		11.499
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (238 do 242)	237	2.320.698		2.320.698
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	238	179.973		179.973
541	b) Troškovi provizija	239	88.220		88.220
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	240	1.332.612		1.332.612
544,545,547,548, 549	g) Nematerijalni troškovi	241	526.501		526.501
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	242	193.392		193.392
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (244+245)	243	3.089.518		3.089.518
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	244	2.440.263		2.440.263
551 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	245	649.255		649.255
	III POSLOVNI DOBITAK (201-213)	246	1.800.720		1.800.720
	IV POSLOVNI GUBITAK (213-201)	247			
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
	I FINANSIJSKI PRIHODI (249 do 252)	248	710.280		710.280
660, 661	1. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih pravnih lica i ostalih povezanih pravnih lica	249	437.392		437.392
662	2. Prihodi od kamata	250	272.888		272.888
663	3. Pozitivne kursne razlike	251			0

664,665,669	4. Ostali finansijski prihodi	252			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (254 do 257)	253	979		979
560,561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim , zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	254			
562	2. Rashodi kamata	255	853		853
563	3. Negativne kursne razlike	256	126		126
564,565,569	4. Ostali finansijski rashodi	257			
	III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (246+248- 253)	258	2.510.021		2.510.021
	IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (247+253- 248)	259			

računa, računa,		za AOP	Tekuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67	I OSTALI PRIHODI (261 do 264)	260	170.251		170.251
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	261	13.709		13.709
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	262			
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	263			
673,674,675, 677,678, 679	4. Ostali prihodi	264	156.542		156.542
57	II OSTALI RASHODI (266 do 269)	265	13.453.575	1.648.000	15.101.575
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	266	11.324		11.324
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	267			0
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	268			0
573,574,576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	269	13.442.251	1.648.000	15.090.251
	III DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (260-265)	270			
	IV GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (265-260)	271	13.283.324	1.648.000	14.931.324
	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE				
68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 do 275)	272	0		0
680,681,682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	273			0
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	274			0

684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	275			0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (277 do 279)	276	2.756.890		2.756.890
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	277	2.756.890		2.756.890
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	278			0
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	279			0
	III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (272-276)	280			
	IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276-272)	281	2.756.890		2.756.890
690	d. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	282			
590	d. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	283			
691	E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	284			
591	Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	285			
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobitak prije oporezivanja (258+270+280+282+284-285)	286	2.510.021	0	2.510.021
	2. Gubitak prije oporezivanja (259+271+281+283+285-284)	287	16.040.214	1.648.000	17.688.214

računa, računa,		za AOP	Tečuća Godina	Korekcija	Korigovani iznos 2.014
1	2	3	4		5
	I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT				
721	1. Poreski rashodi perioda	288			
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	289			
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	290	1.339.630	-1.339.630	0
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobitak tekuće godine (286-287-288-289+290)	291			
	2. Neto gubitak tekuće godine (287-286+288+289-290)	292	12.190.563		15.178.193
	K OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU				
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (294 do 299)	293	0		0
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	294			
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	295			

	3.Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	296		
	4.Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	297		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	298		
	6.Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	299		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (301 do 305)	300	0	0
	1.Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	301		
	2.Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	302		
	3.Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	303		
	4.Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	304		
	5.Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	305		
	L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (293-300) ili (300-293)	306	0	0
	LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	307		
	M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (306±307)	308	0	0
	N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291±308)	309	0	0
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (292 ±308)	310	12.190.563	15.178.193
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	311	-8.128.442	-10.119.301
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	312	-4.062.122	-5.058.892
	Obična zarada po akciji	313	0,00	0,00
	Razrijeđena zarada po akciji	314	0,00	0,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	315	110	110
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	316	125	125

KORIGOVANI BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2014. godine

Iznos u konvertibilnima markama

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	B.STALNA IMOVINA(002+008+016+026)	001	13.052.788	-1.339.630	11.713.158
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	112.154	0	112.154
010	1.Ulaganja u razvoj	003			
011	2.Patenti,licence,koncesije i slična prava	004	74.154		74.154
012	3.Goodwill	005			
014	4.Ostala nematerijalna ulaganja	006	38.000		38.000
015 I 016	5.Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	5.915.166	0	5.915.166
020	1.Zemljišta,šume i višegodišnji zasadi	009	866.710		866.710
022	2.Građevinski objekti	010	937.749		937.749
023	3.Postrojenja i oprema	011	866.283		866.283
024	4.Investicione nekretnine	012	2.838.675		2.838.675
026	5.Ostala osnovna sredstva	013			0
027 i 028	6.Avansi i nekretnine, postrojenja , oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	405.749		405.749
029	7.Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
03	III- DUGORČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 DO 025)	016	5.685.838	0	5.685.838
030, дио 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			0
031, дио 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0
032, дио 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			0
033, дио 039	4. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020			0
034, дио 039	5. Dugoročni plasmani u zemlji	021	3.154.043		3.154.043
035, дио 039	6. Dugoročni plasmani u inostranstvu	022			0
036, дио 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	023			0
037, дио 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	1.976.805		1.976.805
038, дио 039	9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	554.990		554.990
040	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026	1.339.630	-1.339.630	0
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	3.041.153	0	3.041.153
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA	028	147.578	0	147.578

	PRODAJI (029 do 032)				
100 do 109	1. Zalihe materijala	029			
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	030			
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031	42.624		42.624
150 do 159	4. Dati avansi	032	104.954		104.954
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	1.927.324	0	1.927.324
20 do 27	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	1.088.422	0	1.088.422
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	1.088.422		1.088.422
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037			0
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstvu	038			0
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	039			0

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040			0
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041	0		0
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	240.886		240.886
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	314.629		314.629
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	202.107	0	202.107
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica- matična i zavisna	046			
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047			
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048			
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana	050	201.402		201.402
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			
237	ž) Okupljene sopstvene akcije	053			
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054	705		705
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	81.280	0	81.280
240	a) Gotovinski ekvivalenti- hartije od vrijednosti	056			
241 do 249	b) Gotovina	057	81.280		81.280
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058			
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	966.251		966.251
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061		1.218.324	1.218.324

	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	16.093.941	-121.306	15.972.635
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	5.951.016		5.951.016
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	22.044.957	-121.306	21.923.651

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)	101	121.306	-1.339.630	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	13.361.200	0	13.361.200
300	1. Akcijski kapital	103	13.361.200		13.361.200
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104			
302	3. Državni kapital	105			
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106			
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neraničenim doprinosom	107			
309	6. Ostali kapital	108			
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109			
320	III EMISIONA PREMIJA	110			
dio 32	IV REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	239.142	0	239.142
321	1. Zakonske rezerve	112	239.142		239.142
322	2. Statutarne rezerve	113			
323	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	114			
324	4. Rezerve za sopstvene akcije	115			
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	116			
330,331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	117	488.432		488.432
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118	258.024		258.024
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	2.035.422	-1.648.000	387.422
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	493	0	493
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	493		493
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122			
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	12.190.563	2.987.630	13.959.869
350	1. Gubitak ranijih godina	124		0	
351	2. Gubitak tekuće godine	125	12.190.563	2.987.630	13.959.869

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	42.056	0	42.056
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127			
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128			
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129			
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130			
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131			
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	132			
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133	42.056		42.056
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134			
	V. OBAVEZE (136+145)	135	15.930.579	0	15.930.579
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)	136	0	0	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139			
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140			
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141			
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142			
418	7. Odložene poreske obaveze	143			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	144			
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+ 166)	145	15.930.579	0	15.930.579
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)	146	0	0	
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147			
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	148			
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	149			
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dopijeva u periodu do godinu dana	150			
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151			
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	152			

računa			neto iznos 2014	korekcija	korigovani iznos
1	2	3	4	5	6
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	153			
430 do 435	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)	154	12.215	0	12.215
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155	12.215		12.215
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156			
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157			
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	158	100.920		100.920

45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	420.427	0	420.427
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	420.427		420.427
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161			
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	562.002		662.002
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	114.419		114.419
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164			
497	8. Odložene poreske obaveze	165			
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	14.711.596	0	14.711.596
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167			
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	7.348.086		7.348.086
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169			
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170			
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	7.080.057		7.080.057
495	d) Rezervisane štete po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172			
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	283.453		283.453
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	16.093.941	-1.339.630	15.972.635
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175	5.951.016		5.951.016
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	22.044.957	-1.339.630	21.923.651

Šef službe računovodstva:
Vanja Stevanović, dipl.ecc
Licenca:SR-0687/15

Vanja Stevanović



Vd Direktor:
Stoja Ristić, dipl.ecc

Stoja Ristić